



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITI YA 12**

**LOETSE 2014**

**SESOTHO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 3  
MEMORANTAMO**

**MATSHWAO: 100**

---

Memorantamo ena e na le maqephe a 9.

---

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1****1.1 YA SEHLOHO EO MONNA! – (Moqoqo phetelo – narrative)**

- Moqoqong ona mohlalobuwa o pheta pale a thatoloha ka tsela e kgothahang le ha e le boqapi.
- A phete ditaba jwalo ka ha eka o na le teng ha sehloho seo se etsahala.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding ke tse latelang.
  - A fane ka maemo a lebisitseng tlikefetsong ya basadi le bana.
  - Diketsahalo tse sehloho tse kgahlanong le molao, sehlohlo kapa tharollo ya ditaba.
  - A sebedise lekgathe le fetileng.

**[50]****1.2 TLHALANO YA BATSWADI E AMA BANA MAIKUTLO – (Moqoqo o hlahosang/descriptive)**

- Moqoqong ona ho hlahoswa ho hong ho itseng.
- Mohlahlobuwa o lebelletswe ho hlahosa ka mokgwa oo mmadi a tla lemoha hantle se hlahoswang.
- Dintlha tse ka hlahellang hara tse ding e kaba tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a qale ka ho totobatsa maikutlo a hae ka tlhalano ya batswadi.
  - A bontshe kगतello baneng le ditlamorao tsa yona.
  - A hlahise mawa a ka etswang ho phemisa bana boima bona.
  - Makgathe a lephethi le lefetile ke ona a loketseng.

**[50]****1.3 BOKRESTE BO FEDISITSE MEETLO YA BASOTHO ngangisano****KAPA****BOKRESTE HA BO A FEDISA MEETLO YA BASOTHO – Moqoqo ngang/(argumentative)**

- Moqoqong ona wa ngang, ntlhakemo ya mohlalobuwa kapa mohoplo o itseng o lokela ho hlahiswa ka dinako tsohle.
- Mohlahlobuwa o kgetha lehlakore, mme o tsepama dintlheng tse dumellanang kapa tse hanyetsanang le sehlooho.
- O lokela ho tshehetsa le ho sirelletsa mohopolo wa hae ka mokgwa o kgodisang.
- Dintlha tse ka hlahellang hara tse ding e kaba tse latelang:
  - Mohlahlobuwa o lokela ho hlahisa mohopolo oo o tshehetsang ho kgodisa mmadi hore bokresete bo fedisitse meetlo, kapa tje meetlo ha e a phatsamiseha ke bojakane.
  - lehlakore le kgethilweng la meetlo le matlafatswe ke dintlha tse matla.
  - Motshwai a ele hloko hore dintlha tse hlahiswang ke mohlalobuwa ya hananang le hore bokresete bo fedisitse meetlo ya Basotho di nepahetse.

**[50]**

1.4 **HO ATA HA DIKOLOI HO EKEDITSE SEKGAPLA SA DIKOTSI  
MEBILENG – Moqoqo o sa tshehetseng lehlakore. (Discursive)**

- Mofuteng ona wa moqoqo mohlahlobuwa o buella mahlakore a mabedi.
- O lokela ho sekaseka mahlakore a mabedi a kgang ka mokgwa o tshwanang, mme a a emele bobedi ba ona.
- A totobatse tshehetso, a se kgethe lehlakore.
- Dintlha tse ka hlahellang hara tse ding e kaba tse latelang:
  - Mohlahlobuwa o lebelletswe ho matlafatsa mohopolo o reng dikoloi tsohle di bebofaditse maeto mme melemo e pakahatswe ka ho otlooha.
  - Ka lehlakoreng le leng a hlahise bobedi/dipoelomorao tse bakwang ke bongata ba dikoloi, a hlakise dikotsi tse bakwang ke keketseho ena.

[50]

1.5 **BASADI/BANANA DIPAPADING  
Moqoqo o tebisang maikutlo /wa boimamelo (Reflective)**

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o bontsha boimamelo ka se seng seo a se nahanisang.
- O fana ka maikutlo a hae hodima ntlha eo a imamellatseng yona.
- Dikahare tse lebelletswe e ka ba tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a ka hlahisa mefuta ya dipapadi tse seng di bapalwa le ke banana.
  - A bontshe menyetla e hlahetseng basadi, hammoho le kotsi le dipoelomorao tse bakwang ke sekgapla sa phehisano pakeng tsa banana le basadi.
  - A tebise maikutlo ka sebopeho sa basadi kgahlanong le mefuta e meng ya dipapadi.

[50]

1.6 **DITSHWANTSHO**

- Mohlahlobuwa o kgetha setshwantsho se le seng feela a ngole ka sona.
- Moqoqo ona e ka ba wa phetelo, wa tlhaloso kapa le ha e le ofe feela.
- O boha setshwantsho a ntano pheta kapa a hlalose ka mokgwa oo mmadi a tla itemohela sehlooho ka ho hlaka.
- Moqoqo o ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo oo a o fumanang ka setshwantsho.
- Dikahare di ka tswa mohopolong o qholoditsweng ke setshwantsho.
- Ho ka sebediswa lekgathe lefe kapa lefe.
- Dikahare tse lebelletswe e ka ba tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a iqapele sehlooho.
  - Ditaba di bontshe tjantjello ka setshwantsho se kgethilweng.

[50]

**1.7 DITSHWANTSHO**

- Mohlahlobuwa o kgetha setshwantsho se le seng feela a ngole ka sona.
- Moqoqo ona e ka ba wa phetelo, wa tlhaloso kapa le ha e le ofe feela.
- O boha setshwantsho a ntano pheta kapa a hlalose ka mokgwa oo mmadi a tla itemohela sehlooho ka ho hlaka.
- Moqoqo o ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo oo a o fumanang ka setshwantsho.
- Dikahare di ka tswa mohopolong o qholoditsweng ke setshwantsho.
- Ho ka sebediswa lekgathe lefe kapa lefe.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a iqapele sehlooho.
  - Ditaba di bontshe tjantjello ka setshwantsho se kgethilweng.

**[50]****1.8 DITSHWANTSHO**

- Mohlahlobuwa o kgetha setshwantsho se le seng feela a ngole ka sona.
- Moqoqo ona e ka ba wa phetelo, wa tlhaloso kapa le ha e le ofe feela.
- O boha setshwantsho a ntano pheta kapa a hlalose ka mokgwa oo mmadi a tla itemohela sehlooho ka ho hlaka.
- Moqoqo o ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo oo a o fumanang ka setshwantsho.
- Dikahare di ka tswa mohopolong o qholoditsweng ke setshwantsho.
- Ho ka sebediswa lekgathe lefe kapa lefe.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a iqapele sehlooho.
  - Ditaba di bontshe tjantjello ka setshwantsho se kgethilweng.

**[50]****MATSHWO OHLE A KAROLO YA A: 50**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO****POTSO YA 2****2.1 LENANETSAMAISO LE METSOTSO YA KOPANO**

- Di ngolwa ke mongodi wa mokgatlo ka taelo ya modulasetulo.
- Dintlha tsa metsotso di lokela ho tsamaelana le lenanetsamaiso.
- Dintlha tse latelang di lokela ho hlahella:
  - Pulo le kamohelo
  - Tlhomamiso ya phutheho/seboka/kopano
  - Ba teng le ba siyo
  - Metsotso ya kopano e fetileng
  - Tse tswang metsotsong
  - Ditaba tsa letsatsi
  - Tlhakantsutsu/ditaba tse ding
  - Kgetho ya letsatsi la kopano e latelang
  - Ho kwalwa ha kopano

**[25]****2.2 PUISANO**

- Ke tema e bontshang puisano (moqoqo) e tswelang pele pakeng tsa batho ba babedi.
- Mabitso a mmui le a mmuiswa a a hlahella, Thabo le Puleng.
- Ditaba tsa sebui ka seng di hlahiswa ka puo pehelo, potso kapa makalo, mme matshwao a puo a bonahatswe.
- Ho ka le bellwa dikahare tse latelang:
  - Ho tshohlwe sehlooho sa ditaba tsa ho roba molao wa sekolo le ho tseka ditokelo.
  - Ho hlahelle matla a ngangisano kapa tumellano.
  - Sehlo le puo tse sebedisitsweng di tla itshetleha kamanong ya dibui tse pedi tse buisanang esita le ho sehlooho hammoho le puisano ka boyona.

**[25]****2.3 NALANE YA MOFU (OBITJHUARI)**

- Ena ke tema eo ho yona ho ngolwang nalane ya bophelo ba mofu.
- Mohlahlobuwa a hlahise ditaba tsa nalane di ngotswe ke motho e mong, e seng e be mofu a ingoletseng.
- Ho ka lebellwa dikahare tse latelang hara tse ding:
  - Tlhaho ya mofu: Ke mang, o tswalwa ke mang, ke wa bokae lapeng labo, o hlahetse kae neng, le letsatsi la tswalo le selemo
  - Tsa kgolo ya mofu: Dithuto, mosebetsi, lenyalo
  - Lefu la hae: Letsatsi le mokgwa oo a hlokahetseng ka wona
  - Bao a ba siyang
  - Theneketso ya seboko

**[25]**

## 2.4 PUO

- Puo ke tema e reretsweng ho mamelwa mohla monene.
- E lokiseditswe ho mamelwa ke letshwele la batho.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding ke tsena:
  - Sebui se lebohe ho fumantshwa monyetla wa ho etsa puo.
  - Ho utlwahale sepheo sa ho fana ka puo.
  - Thoholetso ya mesuwe le mesuwetsana ka boitelo ba bona ba ho ntshetsa pele motheo oo ba o fumaneng sekolong
  - Diteboho ho batswadi le ho bahlophisi ba mokete

[25]

## 2.5 LENGOLO LA SETSWALLE

- Aterese ya mongodi e qala bohareng ba leqephe ho ya letsohong le letona mme mohla o ngolwe kamora mola o tlotsweng.
- Tumedisio letsohong le letshehadi
- Qetello ya setswalle, lebitso feela le se nang fane le mosaeno
- Dintlha tse ka hlahellang hara tse ding e kaba tse latelang:
  - Sehlo sa setlwaedi pakeng tsa mongodi le moamohedi
  - Sesosa sa ho ngola se kang thoholetso ya ho emela naha ka botshepehi
  - Kgothatso maemong a hloabaetsang a bosole
  - Kgopolo le lerato ho tswa ho ba setseng

[25]

## 2.6 RAPOROTO/TLALEHO

- Ke tema e tlalehang ketsahalo e bonweng ka mahlo.
  - Motlalehi a sebedise puo e bobebe empa e hohelang.
  - Tlaleho e be le sehlooho sa ditaba.
  - Motho kapa batho bao raporoto e lebiswang ho bona.
  - Ditaba kapa dintlha tseo ho tlalehwang mabapi le tsona.
  - Dintlha tse ka hlahellang hara tse ding e kaba tse latelang:
    - Sehlooho se bontshang papadi pakeng tsa Kaizer Chiefs le Amazulu lebaleng la Moses Mabida
    - Mabitso a dibapadi tse hlahellang ka mahetla
    - Mokgwa kapa tsela eo ho neng ho bapalwa ka yona
    - Sephetho se phahamisang matshwafo
- Qetello e bontshang motlalehi, mohla le sekenetjhara

[25]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 25**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100**

**ELA HLOKO:**

- Sebedisa ruburiki ena ka nako tsohle ha o lekanyetsa meqoqo (Pampiri ya 3, KAROLO YA A).
- Matshwao a 0–50 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditlhaloso.
- Lekgetheng la Dikahare, Puo le Setaele, tlhaloso e nngwe le e nngwe ya bokgoni e arotswe habedi ho hlahisa boemo bo hodimo le boemo bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.
- Lekgetha la sebopelohano lona ha le a arolwa ka bokgoni bo nang le boemo bo hodimo le bo tlase.

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 50]**

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehlang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE LE MORALO</b>  (Tshekatsheko ya sehlooho) tlhophiso ya mehopolo le dintlha, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba, maikemisetsa le maemo  <b>MATSHWAO A 30</b>	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>27–30</b> -Nehelano e bontshang kutlwisiso e babatsehlang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang -Mehopolo e matla, e phepetsa monahano mme ke e kgodisang -O hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>22–23</b> -Nehelano e ntle e supang tsebo le bokgoni -Mehopolo ke e ipapisitseng ka botlalo le sehlooho mme e kgahlisang -O hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>15–17</b> -Nehelano ke e kgotsofatsang ditlhoheho -Mehopolo e momahane ka tsela e kgotsofatsang le e kgodisang -O hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>9–11</b> -Nehelano e momahane mona le mane -Mehopolo ke e seng ya boiqapelo mme e sa hlakang -Ho na le bopaki bo seng bokae ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi	<b>3–5</b> -Nehelano e tswile lekoteng e ho hang -Mehopolo ke e sa tsepamang e dubakaneng -Ha e utlwahale mme dintlha di a phetakakwa -Ha o hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo
		<b>24–26</b> -Mosebetsi o tswileng matsoho le ha o haellwa ke dintlha tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehlang -Mehopolo ke e supang boiphihlelo bo hodimo -O hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>18–21</b> -Mosebetsi o radilweng hantle -Mehopolo ke e loketseng mme e thahasellisang -O hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>12–14</b> -Mosebetsi o a kgotsofatsa le ha o sa hlaka mona le mane -Mehopolo e momahane ka tsela e mahareng mme e a kgodisa -Karolo ya mosebetsi e itseng e hlophisitswe -Karolo feela e hlophisehile ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>6–8</b> -Mosebetsi boholo e tswile lekoteng -Mehopolo ha e a momahana ka tshwanelo mme e a lahlehisa -Nehelano ha e na bopaki bo bokalo ba tlhophiso le momahano	<b>0–2</b> -Boiteko ke bo fokolang ba ho arabela sehlooho -Mehopolo e tswile lekoteng ka ho phetahala, ha e a nepahala -Mosebetsi ha e o tsepama sehloohong, mme e dubakane
	<b>Boemo bo tlase</b>					

## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 50] (continued)

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
		14–15	10–11	6–7	2–3	0
<b>LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>  Sehalo, rejisetara, setaele, tlotlontswe ke tse lokelang sepheo/tshusumetso le maemo Kgetho ya mantswa Tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto  <b>MATSHWAO A 15</b>	Boemo bo hodimo	-Sehalo, rejisetara, tlotlontswe di loketse sepheo ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Tshebediso ya hae ya puo e a ikgetha, mme e bontsha boitshepo ka tsela e tsotegang -O sebedisitse sehalo se matla mme se susumetsang ka tsela e ikgethang -O batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe ka bokgoni bo tsotegang	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Tshebediso ya puo e matla mme ho sebedisitse sehalo se loketseng -Boholo ba mosebetsi ha o na diphoso tsa tshebediso ya puo le mopeleto -O radilwe hantle ka tshwanelo	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelelo ka tshwanelo -Puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitse ka tshwanelo -Sehalo se sebedisitse ka tshwanelo -O radilwe ka tsela e mahareng feela	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Puo e sebedisitse feela ka tsela ya motheo -Sehalo mmoho le moelelo o hlahiswang ke tema ke tse sa lokelang -Ho sebedisitse tlotlontswe ya motheo feela	-Puo e sebedisitse ha se e utlwisisehang -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo -Tshebediso ya tlotlontswe e haellang ke sesosa sa nehelano e sa utlwisisehang
		12–13	8–9	4–5	0–1	
	Boemo bo tlase	-Tshebediso ya puo ke e nepahetseng mme e susumetsang sehalo sa tema -O batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe ka bokgoni bo tsotegang	-Tshebediso ya puo ke e sefutho mme e loketseng maemo -Sehalo ke se matla mme se loketseng -Ho na le diphoso tse seng kae tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe hantle	-Tshebediso ya puo ke e kgotsofatsang le ha ho na le ho sa tsamaelane mona le mane -Kakaretso sehalo ke se loketseng le ha puo ya bonono e le e haellang	-Puo ke ya motheo feela mme e sebedisitse ka tsela e haellang -Popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako -Tlotlontswe e haella haholo feela	
<b>SEBOPEHO</b>  Makgetha a tema: popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolele bo hlokehang  <b>MATSHWAO A 5</b>		5	4	3	2	0–1
		-Kgodiso ya sehlooho ke e babatsehang -Katoloso ya dintlha ke e ikgethang -Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang	-Dintlha ke tse loketseng mme tse hodisang sehlooho -Momahano e bopilwe ke e supang bokgoni -Dipolelo le diratswana di loketse nehelano mme di fapafapanngwa ka tshwanelo	-Dintlha tse loketseng di hodisa sehlooho ka tsela e mahareng -Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng -Moqoqo o ntse o hlahisa moelelo	-Tse ding tsa dintlha ke tse utlwahalang -Dipolelo le diratswana di na le diphoso -Moqoqo o a utlwisiseha le ha o le diphoso	-Dintlha tse hlokehang tsa bohlokwa ha di a haella -Dipolelo le diratswana tse hlahisitse ke tse fosahetseng -Moqoqo ha o na moelelo o lebeletsweng
<b>MATSHWAO</b>		40–50	30–39	20–29	10–19	0–9



## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]

Makgetha a ho leknyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b>	<b>12–15</b>	<b>9–11</b>	<b>6–8</b>	<b>4–5</b>	<b>0–3</b>
Tshekatsheko ya sehlooho le mehopollo Tlhophiso ya mehopollo Kelohlolo ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba, le maemo	-Tshekatsheko e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang -Mehopollo e matla e butswitseng -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema -Mosebetsi ha o kgere o tsepame sehloohong -Mehopollo le dikahare ke tse momahaneng -Dintlha tsohle di tshhetsa sehlooho mme di hlalositse ka botebo -Sebopeho ke se nepahetseng	-Tshekatsheko e ntle haholo e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema -Mosebetsi ha o kgere o tsepame sehloohong -Mehopollo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositse ka botebo, mme dintlha di tshhetsa sehlooho -Sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa	-Tshekatsheko e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Mosebetsi ha o a tsepama sehloohong ka ho phethahala ho na le ho kgera ho itseng -Mehopollo le dikahare di na le momahano e amohelehang -Ke dintlha tse itseng feela tse tshhetsang sehlooho -Ka kakaretso sebopeho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse itseng	-Tshekatsheko ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema -Mosebetsi o na le tsepamo e itseng feela sehloohong empa o a kgera -Mehopollo le dikahare ha se ka mehla di momahaneng -Sehlooho se tshhetswa ke dintlha tse itseng feela -Sebopeho se fofo feela, mme se na le bohlotso bo boholo	-Tshekatsheko e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moelelo o nyotobetswa ke ho kgera ho hoholo -Mehopollo le dikahare ha di na momahano -Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshhetsang sehlooho -Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopeho se nepahetseng
<b>MATSHWAO A 15</b>					
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>	<b>8–10</b>	<b>6–7</b>	<b>4–5</b>	<b>2–3</b>	<b>0–1</b>
Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo. Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshbediso ya puo, kgetho ya mantswe, matshwao a ho bala le mopeleto	-Sehalo, rejistara, setaele, le tlotlontse di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Tshebediso ya puo e nepahetse e bile e bopehile hantle -Mosebetsi ha o na diphoso	-Sehalo, rejistara, setaele, le tlotlontse di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Ka kakaretso tshbediso ya puo ke e nepahetseng e bileng e bopehile hantle -Tshebediso ya tlotlontse e ntle haholo -Mosebetsi boholo ha o na diphoso	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa tshbediso ya puo -Tshebediso ya tlotlontse ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moelelo	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle -Tshebediso ya puo e fosahetse e bile e tletse diphoso tse ngata -Tshebediso e seng kae ya tlotlontse -Moelelo o nyotobetse	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o tletse diphoso o dubakane -Tlotlontse ha e dumellane le maemo -Moelelo o nyotobetse haholo
<b>MATSHWAO A 10</b>					
<b>MATSHWAO</b>	<b>20–25</b>	<b>15–19</b>	<b>10–14</b>	<b>5–9</b>	<b>0–4</b>

